



COMMUNIQUE DE PRESSE

L'OPLO lance le 1^{er} groupe interacadémique de recherche-action sur la didactique bilingue français occitan

Un objectif : renforcer la qualité de l'enseignement bilingue français-occitan à l'école primaire

Depuis 2017, l'Office public de la langue occitane (OPLO) anime la convention-cadre signée entre la Région Nouvelle-Aquitaine, la Région Occitanie et le ministère de l'Éducation nationale se donnant pour priorité de développer et structurer l'enseignement de l'occitan, de la maternelle au lycée.. Cette priorité, qui se retrouve également dans les déclinaisons académiques signées avec les rectorats de Bordeaux, Limoges, Montpellier, Toulouse et certains départements, implique différents volets : la formation des enseignant.e.s, le recrutement des élèves, l'ouverture de classes, la continuité des cursus, la reconnaissance des acquis, etc. Mais elle concerne aussi la question de la **didactique propre à l'enseignement bilingue français/occitan**. C'est dans ce contexte qu'a été imaginé par l'OPLO le Groupe recherche-action de didactique bilingue français-occitan sur les enseignements fondamentaux à l'école primaire (GRAF).

Un cadre de réflexion interacadémique

Ce mois-ci, l'OPLO a lancé un appel à manifestation d'intérêt auprès des spécialistes de la didactique de l'enseignement bilingue français/occitan. L'enjeu est de constituer un « groupe recherche-action » autour d'une dizaine de formateurs/-trices et de chercheur.e.s pour définir les axes de recherche prioritaires et une méthode de travail commune. Concrètement, il s'agira de construire des **parcours de formation dédiés**, d'élaborer des **séquences de cours** et de proposer des contenus spécifiques pour les professeurs des écoles de classes bilingue français/occitan. L'ensemble de ces ressources sera mis à disposition « clé en main » à l'ensemble des enseignants concernés. Pour chaque année scolaire, une thématique de travail sera identifiée. Pour l'année scolaire 2021/2022, les travaux s'articuleront autour de la thématique « **Dimension linguistique de mathématiques** ».

Un nouveau champ de compétence pour l'OPLO

A travers la création de ce groupe recherche-action, l'OPLO investit un nouveau champ de compétence : celui de la formation pédagogique, qui concernera aussi bien les professeurs du premier degré que la formation de formateurs. Il viendra compléter celui de la formation linguistique des enseignants à travers les bourses pour les étudiants se destinant à l'enseignement en occitan et les formations de professeur.e.s souhaitant se réorienter vers l'enseignement en/de l'occitan.

Plus largement, la constitution de ce **groupe de recherche-action sur la didactique bilingue français/occitan** vise à créer un espace de dialogue entre différents acteurs du monde éducatif, qu'ils soient chercheur.e.s, formateurs/-trices de terrain, spécialistes de la question ou cadres de l'Éducation nationale.

Plus d'information : <https://www.ofici-occitan.eu/fr/lancement-du-groupe-de-recherche-action-en-didactique-bilingue-sur-les-fondamentaux-graf/>

Contact-presse :

gael.tabarly@ofici-occitan.eu / 07 56 27 27 07

COMUNICAT DE PREMSA

L'OPLO lança lo 1r grop interacadèmic de recerca-accion sus la didactica bilingua francés occitan

Un objectiu : renforçar la qualitat de l'ensenhament bilingüe francés-occitan a l'escòla primària

Dempuèi 2017, l'Ofici public de la lenga occitana (OPLO) anima la convencion-quadre signada entre la Region Novèla-Aquitània, la Region Occitània e lo ministèri de l'Educacion nacionala que se balha per prioritat d'expandir e estructurar l'ensenhament de l'occitan, de la mairala al licèu. Aquela prioritat, que se retròba tanben dins las declinacions academias signadas amb los rectorats de Bordèu, Limòtges, Montpelhièr Tolosa e cèrtes Departaments, implica diferents contravents : la formacion de las ensenhaires/-as, lo recrutament dels escolans, la dubertura de classes, la continuitat dels cursus, la reconeissença dels aquesits, etc. Mas concernís tanben la question de la **didactica pròpria a l'ensenhament bilingüe francés/occitan**. Es dins aquel contèxt qu'es estat imaginat per l'OPLO lo Grop recerca-accion de didactica bilingüa francés-occitan suls ensenhaments fundamentals a l'escòla primària (GRAF).

Un quadre de reflexion interacadèmic

Aqueste mes, l'OPLO lancèt un apèl a manifestacion d'interès auprès dels especialistas de la didactica de l'ensenhament bilingüe francés/occitan. L'enjòc es de fargar un « grop recerca-accion » a l'entorn d'un desenat de formator.a.s e de cercaire/-as per definir las dralhas de recerca prioritàrias e un metòde de trabalh comun. Concretament, s'agirà de bastir de **percorses de formacion dedicats**, d'elaborar de **sequéncias de corses** e de prepausar de contenguts especifics pels professors de las escòlas de classes bilingüas francés/occitan. L'ensemble d'aquelas ressorsas serà mes a disposicion « clau en man » a totes/-as los/las ensenhaires/-as concernits/-idas.

Per cada annada escolara, una tematica de trabalh serà identificada. Per l'annada escolara 2021/2022, los trabalhs s'articulàn a l'entorn de la tematica « **Dimension lingüistica de matemáticas** ».

Un camp nòu de competéncia per l'OPLO

A través la creacion d'aqueste **GRAF**, l'OPLO investiguèt un camp nòu de competéncia : lo de la formacion pedagogica, que concernirà los professor.a.s del primièr gra e la formacion de formator.a.s. Vendra completar lo de la formacion lingüistica dels ensenhants (los dispositius ENSENHAR concebuts pels professors e los estudiants).

A de mai, la constitucion d'aquel grop de recerca-accion sus la didactica bilingüa francés/occitan pretend crear un espaci de dialòg entre diferents actors del mond educatiu, que sián cercaires/-as, formador.a.s de terrenh, especialistas de la question o quadres de l'Educacion nacionala.

Informacions mai : <https://www.ofici-occitan.eu/oc/lançament-del-grop-de-recerca-accion-en-didactica-bilingua-suls-fundamentals-graf/>

Contacte-premsa :

gael.tabarly@ofici-occitan.eu / 07 56 27 27 07

L'Ofici public de la lenga occitana es un gropament d'interès public (GIP) entre l'Estat e las Regions Novèla-Aquitània e Occitània. Nasquèt en 2016 d'una conviccion partejada per l'Estat e las Regions de l'absoluta necessitat de sosténer e renforçar las politicas partenarialas menadas en favor de la lenga occitana. Dins son perimètre d'accion, que s'expandís del Massiu central als Pirenèus, l'OPLO sosten la promocion de l'occitan e favoriza l'ensenhament e la transmission de la lenga regionala. Lo bilingüisme aborriu francés-occitan ocupa una plaça centrala al dintre del plan d'accion de l'Ofici, que jòga uèi un ròtle clau d'animador entre las institucions publicas (Educacion nacionala, Regions, Departaments), los operators lingüistics e los parents.